



Broj: 01-58-6/22/R-38-189

Datum: 21.06.2022.

Na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. i člana 98. stav 1. Zakona o gasu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 22/18 i 15/21) i člana 192. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 21.06.2022. godine, u Trebinju, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**o davanju saglasnosti na**  
**"Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom"**

1. Daje se saglasnost na "Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom" broj 553/22 od 06.06.2022. godine, privrednom društvu "GAS RES" d.o.o. Banja Luka.
2. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

**O b r a z l o ž e n j e**

Privredno društvo "GAS RES" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je 04.02.2022. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) dostavilo dokument pod nazivom "Opšti uslovi za snabdijevanje prirodnim gasom" broj 94/22 od 26.01.2022. godine, radi davanja saglasnosti u smislu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. i člana 98. stav 1. Zakona o gasu. Regulatorna komisija je obavještenjem od 24.02.2022. godine od podnosioca zahtjeva tražila da otkloni nedostatke ovog akta, nakon čega je podnosilac zahtjeva dostavio "Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom", broj 553/22 od 06.06.2022. godine u kome su otklonjeni nedostaci. Nadzorni odbor podnosioca zahtjeva donio je odluku o odobravanju navedenog akta.

Na 38. redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2022. godine, Regulatorna komisija je razmotrila "Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom" privrednog društva "GAS RES" d.o.o. Banja Luka, te je utvrđeno da dostavljeni akt sadrži sve elemente utvrđene odredbama člana 98. Zakona o gasu i da je u saglasnosti sa ostalim odredbama ovog zakona, pa je, na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. i člana 98. stav 1. Zakona o gasu, odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja se zasniva na odredbi člana 28. stav 4. i 6. Zakona o gasu.

Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbi člana 28. stav 5. Zakona o gasu.

**Pravna pouka:** Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić